



# Molemi Morwesi le Dikgabo



**Pfano Andy Motloun**



Morwesi ke molemi.

O Iwana le dikgabo.

Dikgabo di ja mabele le matokomane  
polasing ya hae.





Molemi Morwesi a saelwa haholo.

A etsa seemahale se tla mo lwanela le dikgabo.

A se rwea katiba, a se apesa diaparo.





Ha letsatsi le dikela, dikgabo tse pedi tsa tla  
ho tla ja matokomane le koro.

Tsa ema ha di bona seemahale.





Dikgabo tsa se atamela. Seemahale sa se ke sa sisinyeha.

Dikgabo tsa se atamela haholo, empa seemahale sa se ke sa sisinyeha.







Dikgabo tsa qaboha, mme tsa qalella ho ja.

Di ne di se boi ho hang.



Yaba dikgabo di pharumela hodima seemahale.


Ha di palamela hodimo, tsa kgomarela seemahale ka lebaka la boka bo kopantseng dithupa.

Tsa mamarela, tsa se ke tsa phonyoha.





Letsatsi le latelang hoseng, Morwesi a makala ha a bona dikgabo tse pedi di mamaretse seemahale.





Morwesi a etsa qeto ya ho bitsa ba lefapha la tsa paballo ya diphoofolo.

Ba tsa paballo ya diphoofolo ba lwana le ho mamarolla dikgabo, ba ya le tsona.





Molemi Morwesi o ile  
a thaba haholo.

Koro le matokomane  
a hae, di bolokehile.



Dikgabo tse pedi le  
tsona tsa thaba, di  
bolokehile lehaeng la  
tsona.